

САНА ОЛОХ

СССР ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙНОМУН УОННА ҮЛЭНИТТЭР
ДЕПУТАТТАРЫН ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТЫН ОРГАНА

Х а н ы а т
1931 снл алтынны
ыйтан тахсар

№ 55 (4789)

1976 снл. Ыам ыйын 6 күнэ
чэппизэ

Сынаата
2 хорчы

ҮЛЭНИТТЭР СУРУКТАРЫГАР АХСААБАТ БОЛБОМТОНУ

СССР Кини Комитета «СССР XXV съездин уураахтарыгар олобуран үлэнииттэр суруктары кытта үлэни салгыы түпсарар тулуна» Уураады ылына, СССР XXV съездин бэлэтирээтин уонна ылым үлэнииттэр политическай уонна үлэнииттэр активистарын биллэрдик өрө көтөхтүлөр диэн СССР КК астынан туран бэлэтирээтэ. Ити биэр уураахтунан «съезд уонна СССР КК адырыстарыгар предпринимателар коллективтарын, колхозтарын, совхозтарын, учредительларын, тапталларын уонна биридиктөөн граждандартан суруктар, телеграммалар уонна үлэнииттэр киригээбиттэрэ булар. Ол курдук, съезд уонна СССР КК адырыстар 600 тымынчаттан тахса суруктар, телеграммалар киригээбиттэрэ, үгүс ахсааннаах суруктары олохтоох партийнай органиэр тулуттара.

Социалистическай демократия утумнаахтык сайдар, партия массаны кытта сибээһэ бөөрүгүр усулуобуйаларыгар үлэнииттэр суруктары кытта үлэни түсөсүм, СССР XXV съездин уураахтарыгар сеп түбэһиһэрэн кини формаларын уонна кинини көрүүнү бары өттүнэн түсөсүм улахан суолтаны ылар диэн СССР Кини Комитета ааар.

Партийнай, советскай, халыастыбанынай органиэр, предпринимателар, тапталлар, учредительлар, колхозтар, совхозтар салайааччылар, бигарабыла курдук, үлэнииттэр суруктары болдообор, биэр митан ордуга суох биримэс иһинэн, көрөр уонна оһно үлэнииттэр элчилэрин уонна көрдөхтүлөрүн быһаарыы түмүгүн ааардарга кэмтэр биллэрэн иһэр бэлэтирээтэ.

ССТА.

XXV ОНУС ПЯТИЛЕТНЯ ВАХТАТЫГАР

Егоров иници б и э р б э т

Икки оройуон бэртэрин — Ленинскэйтэн Степан Васильев аатынан совхоз шофера А. И. Егоров уонна Чурапчыттан Субуруускай аатынан совхоз шофера В. А. Ноговицын социалистическай кубулаһыларын онус пятилетка бастаах ылым I кварталыгар Улахан Невеергэ тиийэ сылдьан элбэх таһаары тиийэн 88090 тонна-километры өтөрбүт А. И. Егоров бу да сырыыта иници бэртэ.

Билигин кини бэртэтин ЗИЛ-130 бензовоһунан барыта 53388 тонна-километры төлөрөн билигини таһаар хаалан иһэр.

Иккис квартал түгү көрдөрөр. Кубулаһыыта ким дьулуурдаах, уһунукаах ол кыайыа.

Республика бастаата

Общественнай сүөһү иницииттэр ылым алта ыйын түмүгүн республика совхозтарын социалистическай кубулаһыларын бастаах кыайылаахтар ахсааннарыгар билигин оройуонмуттан ЭРИЛИК ЭРИСТИН ААТЫНАН СОВХОЗ табыста.

Кубулаһыы кыайылааһа Саха АССР Тыатын халыастыбатын министерствотун уонна профсоюз обкомун көмүрүлэ сылдьар Кыһыл знаматынан наараадалаар.

Үчүгэй сабалааһын

Быйыл Эрилик Эристин аатынан совхоз ылым иницииттэрэ ийэ сыйым саатарыта бастаахтар олохторун туттаннар, төрүөтү ылымга кубулаһа суох түмүктэри ситиһэн эрэллэр.

Барыта 130 ийэ сыйым саатарыта билигин 46-та

төрүөт, онтон 135 олох мамманы. Ол аата ийэ сыйым астытан төрүөтү ылым үстүү олох тэтирээтэ.

Урунку сыллардаагы таһаарыта, ити үчүгэй сабалааһын.

С. ПЕТРОВ.

Болдообор, хаачыстыбалаахтык

Эрилик Эристин аатынан совхоз Холбоһоһу отделениегыгар быйыл 700 гектарга бурдук, 45 гектарга хортуппуй ыһыллар. Балаһа бэлэниһит дьээххэ сеп. Рабочай былаан олоһулуна. Нэдиэлэ иһинэн ыһымы хаачыстыбалаахтык ытан бүтэрэргэ быһаарылына.

Өрөмүөн үлэти үгэннэн ыһыллар, субу күннэргэ бүтэрэһит. Балаһыналарын билигин тоһиор. Күн-дьыл уларыбатагына, бу ый 10 күнүн эргин сити саатарыта киригээбит дэһэбит.

Бурдук сизмэтэ барыта ыраастанан бэлэм. Хортуппуй сизмэтин Амма оройуонуттан тиийэн толору хаачыныһыт.

Агрономическай дьаһаллар толорууга элбэх үлэ ыһылына. Хортуппуй сирегэр 3400 тонна нөһуон таһылына, 850 гектарга хаар типтерилиһит. «Сельхозтехника» холбоһуун «Быйаһ» диэн эвентота 307 гектар бурдук уонна хортуппуй сирегэр минеральнай уоһурууу ыста.

Сирдиргэ олоһуутугар, өрөхтүгүр бэлэтин кинилээх иһин эвенто турорулуна.

Бары кыһамныһытын, күүсүтүн, сатаалытын ыһымы кэмтэр, хаачыстыбалаахтык ытарга уурабыт.

А. АЛЕКСЕЕВ,

отделение управляющей.

Сага төрүөх — эрэллээх илингэ

Карл Маркс аатынан совхоз Одьулуннаабы отделениегыгар В. У. Осипова ыһыт сүөһүү иницигэ үгүс сылларга үлэлиһит, биэр опытаах сүөһүтүнэн ааарылар. Онус пятилетка бастаах сыллар Вера Устиновна сага төрүөтү иницигэ соруутанан муус устарга үкүтэригэр 50 ныйраһи тулутта. Кыһамны, үчүгөйдик аһааты, нөһу түмүгүр хас биридн ныйраһи хайыһы-үйэ 24,6 кг төлөһүэрин ситистэ. онтон суужааһы орто эбилиһилэрин 830 граммга тирнэртэ.

Совхоз Болугурдаабы отделениегыгар эмиэ биэр үтүө сүөһүт, коммунист Э. И. Бельх 50 ныйраһи иһин ый курдук кэмтэ бөбөйдээн кэллэ. Олоро хоһон турдактарын ахсын ыһаһынара 600 грамм эбилиһилэр эбэтэр хас бириднлэрэ ортотунан 44,6 кг улааттылар.

СССР XXV съездин делегата П. С. Ефимова көтөхтүт бачымын совхоз сүөһүтүтэ улахан биһирэбиннэн көрүстүлэр уонна тустаах үлэлэригэр үрдүн киригээбит бэлэтирэн сага төрүөтү төрөлөйдүк иницигэ дьулуһаллар.

А. ГОТОВЦЕВА.

Ситэрэн эрэбит

Кытаанах отделениегыгар сааскы ыһыма бэлэниһит ситэрэллэн эрэр. Ыһыма туттулар техника бу күннэргэ өрөмүөннэнэн бүтэр. Сизмэ бурдугун балаһаа таһа сыдыбыт.

Минеральнай уоһурууу буорту буолан, сепуокка кубулаһа. Килэһки солоһуунугар 150 тонна нөһуон таһылына. Быйыл ыһымыт кыра, 200 гектарга ыһыллыа. Ону болдообор, үчүгөйдик ыһар сепуу тууар.

Н. ЗАХАРОВ.

ИЙЭ ДОЙДУ УСТУН

СҮҮС МИЛЛИАРД БААР

МОСКВА. Ыам ыйын 4 күнүгэр иници сыйым Газовый промышленность министерствотун диспетчерин рабочай сурьнаалыгар бэлэтиһа. Ити дойду газовой индустриятун үлэнииттэри сый сагалыһаарыттан ыһыт киригээлэр. Бачча кыһаас болдоһхо маннаах түмүк аһа бастаан ситиһилиһа. Хостобун тэтиэ күнтэн күн эбилиһи иһэр. Советскай Союзка быйыл 300

миллиард кубометр газ хостобуоһа.

БААҢЫНАЛАРТАН СОНУННАР

БАЙНАУЛ. Алтай иници уонна халыа чуһаһаары ордуу сиктээх зоналарын үгүс колхозтар уонна совхозтар сэлэһиннэи маасабай ыһыма турдулар. Бу культураны үүннэрингэ аһааһа эвентолар тэриһиллэр, кинилэргэ опытаах механизатордар сүүмэрдэннэлэр. Быйыл кыраай сэлэһиннэи 3 мөл. 600 тий, гектарга аһааһа.

БОЛДОХ ИНИНЭ

ДАШКЕСАН (Азербайджанский ССР). Азербайджаннаабы горнообогатительнай комбинат коллектив сый сагалыһаарыттан биэр мөлүүһөн тонна тийэр рудатын биэрда. Үрдүк кириһи бэлэтиһит болдох маһаа иници ыһылына.

ССТА.



Хотугу Кавказ үгүс оройуоннарыгар Хотугу Осетияга килиһэ геологическай экспедиция үлэлир. Хотугу Осетия территориягыгар сэдэхтин көрүүлэр депозит Боснинскайга булулуна. Даргаһаа хаспаһа — мрамор, Архонскайга, Хелстинскайга, Физадонскайга, Сидискайга сибиньис-цинн рудата көһүннэ.

СНИМОКТАРГА: экспедиция бастык проходчиктара, коммунистическай үлэ ударниктар А. Шарайчук (каһас) уонна П. Джабнев; Гизельдонскайдаабы хаспаһа (3000 метр үрдүккэ) чинчийэр үлэни ыһыты; Октябрьскай участкаака нистүбүт сибиньис-цинн рудата.

ССТА фотохрониката.

